Senantia, min die t miniter in resimpa die prosper de acción christ) e les brien der sinues apereras

ANNO Y

no Joho d'El-Rey, Missas, Terça feira, 9 de Setembro de 1918

NUMBRO 231

Expediente

CAMP IS NOT THE

Desprezo da auctoridade

per also committee de mero de participa de la committee de la ner. Out if true determine depends the same a christ-ME COLUMN STATES THE that the month makes supported No e licence a

A successful A payment to past today a Shedah toronte destro de sem neto-com lambo e que não depo-nem em lama, Tran de coalogio de parado a posición o mede timo se control mato the party of the book of the party of the code secrebb. OR DESIGNATION NOT BUT

Com hide is completely Industry sports. Both NV sale, respite the real core professiole, nover a name Scorbit to work on ample borners.

Use design desegrada del excitations as Super no dyna-DOOR DESIGNATION ASSESSED. on lancount in sale outto proper to sense.

The last + depose de le. takes par I median loss managines income the owner than income of ado no agudas per lei algu-ra commellere o come de decido de 120 registro d mendade non a rich des

After exprise a trick into

Description of the second

tida mpetintidade homes MER BY AN OWNER, SERVICE mix are generalized term rhoto per Dese-

Man given a resident serial families or allower than a series In less the greatful a primiper Files also requires been a policy who do Law Seculiar, que bloom na condit da talony, nel apolice, e, co quelle sia que é o aller que les que restablem misjacione ficie the 4 to other than his days to have a sense later over Figure o Steams

E sole means, the non-Oldra casta de describro do Augusto Stratoropo de mondole de acto describro por en 1977 quanto serb-que a materiale despuiso que el describro de ments do illuminate police -1 poods squi sur semi who pur chieves in testiment CR. DOWN. Date Stock with marks with a principle to

> Association is been Positive, drigh towing on sufficiency of Parlament or Street, park in mission was profes or a majority offsites the salary of the Street Christian also good a and desirable fire one force of market the Stangerst social. de restrupes publica de ju-

Principal and Section particle spire is not needed from to middle of feetings for a copie. Assessment to deposit on the party on the party on the party on the party of the party national, nice from first purpose area departments and the control of the part area generation. Earlier Can works profit disprised many delimin, we con particular Clark Walterian Scientistes to

AN ADDRESS THAT MADE NOT THE REAL

At reveloping on the ne squa por em producto la militaria, mas el insuperanto mante. Carbon el designico also rather reads accepts on describes one despress a

On private makes the way Descript dealer converges or co

E year if ye has notice printed that parents for common or arranged TO sielled

NOT THE SPECIAL SPICE PARTIES. better try mark, such province Christian in this refligible beauty do Estado, do Antilio, Circle or tipe que deserve eccapie, não la moseo di 7 para Apostos na alleda (1 became C. Short,

THE R WHENEX

the Commission to Street School Con STREET,

............

2 de netembro



Lagaria Strends Security and reflect

AM DENNIES SECRET

BENTO XV

companies in the William HALL DIS MUNICIPAL DR. WHEN name of Address of Person

respect to the Period is now W. An Lineau

THE REAL PROPERTY. STREET, SQUARE,

Infundados Tempres



Mau fado

P

Pelo mundo

FACE OF SPECIAL SHAPE & SPREEDSHAPE THE PERSON S. .. ter and trest plantities o dire

Fluxosedatina

In chimics plantement in the Assessed

Print to Court of Street, in Man or printed a regional or from

Garante-se o seu effeito

Vanderne our trelier in drugierist ble Hit de Jeneire e St. russer

Elixir Eupeptico

FLUXOSEDATINA

de A. Quedal

CATHE HENDE LABORATE OF BROKES product term of the second second

							own a family sets and lines o	(person		-	-			i		
Nomes	Bros	X1	W.	10 Jan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	35	Residence graduates	Numes	Res	X	3	N/E	H	144		Pag. (10)	7
Section of the control of the contro	Note that the same of the same	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	THEFT			CHIEFERING TO STREET, SECTIONAL SECTIONS SO SECURIOR STREET, S	The Control of the Co	The state of the s	The state of the s	THE STREET STREET, STR	SHALL TARREST STATE STAT					The Personal Property Contract

Carrie Hainpi - tanparento de Inqueso predet, tera o apria capada,

										-	-			_
	-		THE REAL PROPERTY.	10		Auth	Numer	Russ	Si					
None	Roas	7	Page 1	(E) mm	Lo.	110					(1.80	(20)	10	-
			il to				2425W	Tel Smil		(ma)				
milet.	PERM	12	940			300	Market State		Ш					100
California		7 6	1 195		2		San Service Communication Comm		R	100				3
Mary Comment	7 3	2 12			, ske	1 5a	a tile (in law)			100			8	
STATE OF THE PARTY		1 8	No.		155	10.79	(mi, Anii 6			200	100			
Mary Co., Later		0 8	61 Sec. 1			5.4	(in)mi (N)				100			
Section Section 1981		100	200			1.00	MINISTERN THE PARTY NAMED IN		161		65			
Service State of the		1 1 2 2	181		123		TO STATE OF THE PARTY OF T	Teath.	180		110			
NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH		13110	1,00			1 1 1 1	and the last	9	ш		200			
Back Street Sept.		9 5				April	Street of Square Square	1	ш	Е	15			(2)
September 198 Street		2 h	100		2		Security of the State of the St	1 3	ш					150
		10 24	N Lot			100	C-9 3 F(4) M	1 1	190		500			460
Statement as Figst		1 0	8 24 B		(3)	-546	Sparried to State		124					au au
State		9 10			. 500	34	Salidar State of Topics (1)	T	121	E	100			
market him		11123				100	and leaforty state but a limite	1 1	1183		3.60			
See Service Co.		16.10	100		-		Topic Name Tree		19		200		120	(8)
Service Com.			MINTER IN		=	100	Section of the		ш					M.
Service to the last of the las	15		2 12		344	De	COMPANIES.		HSI	Œ				
Manager Law	1 5				200	10.00	Chapter Street		13		April .		700	
San mary hour	1	X 8 3 34			100	1 1	Cop. text fine.		ша		-		7	
Agent was first title :	-	1117	20.04		664		Speciality State			H	100			
Ditt.		1112	32		100		ton i test	1 4			200			
Jan Landing.	1 7		22		100		Supple to the			100	100			100
Section 1			to Arm		0-1		State Bells	3	15	E				
Service Servic					8	34	A R. STOCKET		10				20	8.
		0.00			lam,		Burgase.		12	100	100			100
Saftweller:					100	1 2	pan Toop	1 2	lia.	IE.	far to			1 22
Salitan Year Steel		7 5		_	100	34	Control Control Control	1 3	100	No.	Sec.		20	23
State by Phone		1919	100		IE		Can be to the later	1 3	115	183	THE		100	
State and her		154.6			100	- 20	Committee of the last of the l	4 3	12	RE.			12	225
Otto State State			25		1 E	100	Million's from	1 2	100	15	100		35	
September 1981		1115			l la	- 46	Secretary States		12	200	100			100
Special property for			5 5		I Ba	1 2	Security St.		- 5	100	153			8
Destroyer Co.		12.10	A) 100				Contact No.	1 6	12	100	25	12.1	191	200
Daniel Street		166			18		Street Section 1		100	ita	125		30	125
Married St.					3	1. 2	Street Sept.		H.	120	22			12
SECRETARIA STATE OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TW		IRE					Compared to the compared to th		330	000	No.			12
State Code State						1 5	To began to have Tipon to beautiful to		35	200	15	1		1000
Salati Name (Salati)							STREET, STREET,	8.0	ш	100				1 3
Set of April 19 (April 1990)			35		24	- 3	Taken behalf	1 3	91	100			7	N/S
ministe.			3 %	_	201		and the state of both state of the state of		19				10	III S
Sample Mountain			a 6	_	1 2	1 5	Decided to be below.		10	No.	part .			3
B		10.0	3 2		1 2		See Self-		113	100	15		5	0.00
No. of Concession, Name of Street, or other Publisher, Name of Str			16.34	_	123		nualtun segnite		102	Aus			0.00	1 13
Sales Services		10.10		_	100		So make been	- 2	115	Clark.	500		30 -	1 1
participal			2 (2)		124		The state of the s	1 0	19	Ne	100		18	2
Secretary Section 1999					200		Congress time	1 1	18		(Am		40	111
Application Adv.					12	1 2	TOTAL CALLS	1 60	10		1 42		1 2	- 4
Street Street		II M I N				1 2								
Make Social Class Property Services		10 15 15				1 2								
Street Street,						1 0	Mator He	il jamin'i s	· Lai	NAME OF STREET	Lenn IX is	Sept 15	OF ST	CHEST .
Desira Print In Address of		100 10				1 %	Nota:	mint park	110	AFT OF	exercise.	on have	with more	STI OF
Min has bridge						ш	10.7	de trem in	1.30	(Fig.	DOM:	RMEE	001 128	
						Ш		-						
Service les					18						DE LIE	EAST I	CHE	
Ber Lie San					12				010	Sec. L	THE REAL PROPERTY.	1 200	A SUVA	
Brack.	4. "				1 44	1 3	* H 1							1
														100




Dr. Jose Visgas

NAME OF TAXABLE PARTY. HARD AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.

mention Harmety-

SEE NO. HO





phores. Blaze Gentage de Camper-

Main Principle Borden & La Santa

MINITED PROPERTY THE

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR



tile o Theirmorie Comp



VINHO BIOGENICO



200

do Dr. Eduardo França.

Lugolina

A's Maes de Familia

DULCOSE

requests bird, here belonds a belieferd, man


process pain Study Publics Patroll y many

Personal in Property.


Smit Virgillo do Cunto

STREET, STREET

S. John d' E. Kny



ALMERICA, CITARIA I MARRO DEL CATO



Temphes made

INCO PROPERTY. HERRO BORIZONTE

Tem syphilis? Tome Mororó





Medicina Vegetal

Po. Gustavo Eracuta Celle-

Eccurding pursuents Sugriface.

Collegio Coração de Jesus

in disputes story or lest, gold nile

PERSONAL PROPERTY.

currents.

to him of Friedrick I do Democket Str. 1975.

Jode Feiringo de Soum

No Albergue SantoAntonio

Sabão economico a 08850 o kilo

10 (a) 40 ± 4 5 4 4 4 V

WHICHIS WHEALESS

Mantons Prosters

man rich S. Spots Service Assets

De 32

Medicina Vegetal de Pe Gustavo